



<u>Procedure</u>	<u>Result</u>	<u>Units</u>	<u>Ref Interval</u>	<u>Accession</u>	<u>Collected</u>	<u>Received</u>	<u>Reported/</u> <u>Verified</u>
RVP Source	Nasopharyngeal			19-074-900087	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:04:17
Influenza A, PCR	Detected *			19-074-900087	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:04:17
Influenza B, PCR	Not Detected			19-074-900087	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:04:17
Respiratory Syncytial Virus, PCR	Not Detected			19-074-900087	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:04:17
Parainfluenza virus 1, PCR	Not Detected			19-074-900087	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:04:17
Parainfluenza virus 2, PCR	Not Detected			19-074-900087	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:04:17
Parainfluenza virus 3, PCR	Not Detected			19-074-900087	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:04:17
Parainfluenza virus 4, PCR	Not Detected			19-074-900087	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:04:17
Human Metapneumovirus, PCR	Not Detected			19-074-900087	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:04:17
Human Rhinovirus, PCR	Not Detected			19-074-900087	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:04:17
Adenovirus, PCR	Not Detected			19-074-900087	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:03:00	15-Mar-19 09:04:17

15-Mar-19 09:03:00 Adenovirus, PCR:
 INTERPRETIVE INFORMATION: Respiratory Viral Panel by PCR

A negative result does not rule out the presence of PCR inhibitors in the patient specimen or assay specific nucleic acid in concentrations below the level of detection by the assay.

* Abnormal, # = Corrected, C = Critical, f = Footnote, H = High, L = Low, t = Interpretive Text, @ = Reference Lab